



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

SIGURNOST U RUDARSTVU I ENERGETICI

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:** 1**4. Bodovna vrijednost ECTS:** 6**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni       Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

nema

**7. Ograničenja pristupa:**

nema

**8. Trajanje / semestar:** 1     8**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:	3
9.2. Auditorne vježbe:	0
9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:	3

**10. Fakultet:**

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI

**11. Odsjek / Studijski program:**

SIGURNOST I POMOĆ

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, docent

**13. E-mail nastavnika:**

zvjezdan.karadzin@untz.ba

**14. Web stranica:**


---



---

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Ciljevi kursa su:

- prenijeti studentima bazna saznanja i stečena iskustva vezana za osnove planiranja sigurnosti u rudarstvu i energetici sa naglaskom na primjere iz prakse
- poboljšati njihove komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku,
- da studenti shvate promjenu u sistemu edukacije gdje su oni u centru nastavnog procesa, nasuprot staromodnom pristupu sa nastavnikom u centru pažnje, te da od samog početka kursa uzmu aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama i ostvare dvostruku komunikaciju sa nastavnikom

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:

- razumiju značaj ovog kursa i problematike, kako globalne tako i regionalne, kao i postojećih inicijativa i načina za prevazilaženja problema u sferi sigurnosti u rudarstvu i sektoru energetike.
- koriste dostupnu raspoloživu literaturu vezanu za rješavanje različitih problema ovog kursa,
- polože završni ispit u prvim ispitnim terminima na kraju semestra.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

- zakonska regulativa
- Osnovni uticajni faktori na proces samozapaljenja, tok samozapaljenja i metode određivanja sklonosti uglja ka samozapaljenju
- Razvoj i širenje požara
- Ocjena požarne ugroženosti podzemnih i nadzemnih objekata
- Zone opasnosti
- Metode i izbor taktike gašenja, požarna akcija
- Sigurnost i zaštita od opasne ugljene prašine
- Sigurnost i zaštita od otrovnih i eksplozivnih gasova
- Sigurnost i zaštita od gorskih udara
- Sigurnost i zaštita od prodora podzemnih i nadzemnih voda u jamske prostorije
- Alarmni uređaji i daljinska automatska kontrola
- Sistemi rukovođenja
- Zaštita od požara u elektranama (jedinstveni rizici, termoelektrane, nuklearne elektrane, hidroelektrane, reverzibilne hidroelektrane, vjetro-elektrane, sredstva za gašenje u elektranama, taktika gašenja požara u elektranama)

**18. Metode učenja:**

Predavanja i auditorne vježbe

- Student je u toku cijelog semestra obavezan dolaziti redovno na predavanja (P) i teoretske/auditorne vježbe (TV/AV).

Individualni i timski/grupni projekti (IP/GP)

- Izrada individualnih i timskih projekata je obavezna.

Kvizovi i brzi testovi

- Cilj održavanja kvizova i brzih testova je da studenti kroz različita suštinska pitanja, vezana za kurs, kontinuirano ponavljanju i usvajaju obrađene teme i gradivo.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Pismeni ispit

Pismene metode obuhvataju pismenu provjeru znanja na testovima (mini ispitima) nakon određenih oblasti nastavnog plana. Pismeni ispit obuhvataju odvojeno polaganje dijela koji se odnosi na rješavanje primjera/zadataka i dijela koji se odnosi na poznavanje teorije apsolvirane oblasti.

Usmeni dio provjere znanja podrazumijeva odbranu timskog projekta putem prezentacije i druge vidove verbalne komunikacije kroz interaktivni rad.

Usmeni ispit

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom ili brojem bodova tokom cijelog nastavnog procesa i organizovanja završnih ispita može tražiti dodatnu usmenu provjeru znanja iz segmenta u kome želi popraviti svoje rezultate. Predmetni nastavnik može, u slučaju procjene da je to potrebno, tražiti da se žalba studenta na ocjenu riješi tako da se ponovi provjera znanja na način kako je to prvobitno urađeno, vodeći računa o osnovanosti žalbe.

Studenti koji tokom nastavnog procesa ne osvoje 5 bodova za prisustvo nastavi i 5 bodova za aktivnosti na časovima neće moći naknadno sticati bodove po ovom osnovu, osima ako se ustanovi greška u evidentiranju i bodovanju. Nije moguće naknadno osvajati bodove za testove planirane tokom nastavnog procesa.

Usmena provjera znanja i vještina organizovat će se kao kraća diskusija, od 15-30 minuta, sa osvrtom na srž kursa ili kao test sa poduđenim pitanjima, te na osnovu rezultata studentima će se predložiti način rješavanja žalbe na stečeni broj bodova.

Sistem bodovanja:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Prisutnost i aktivnost na časovima predavanja   | 10 bodova max. |
| - Aktivnost na času                               | 10 bodova max. |
| - Individualni/grupni projekti ili seminarski rad | 10 bodova max. |
| - Kratki testovi (2/seminar)                      | 20 bodova max. |
| - Završni ispit                                   | 50 bodova max. |

Sistem ocjenjivanja:

90-100 bodova	ocjena 10 (deset)
80-89 bodova	ocjena 9 (devet)
70-79 bodova	ocjena 8 (osam)
60-69 bodova	ocjena 7 (sedam)
50-59 bodova	ocjena 6 (šest)
< 50 bodova	ocjena 5 (pet - nije prolazna)

**20. Težinski faktor provjere:**

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti u završnom testiranju je 45, a minimalni broj bodova da bi se položio ispit je 23 (najmanje 50% od ukupnog broja bodova).

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom ili brojem bodova tokom cijelog nastavnog procesa i organizovanja završnih ispita može tražiti dodatnu usmenu provjeru znanja iz segmenta u kome želi popraviti svoje rezultate.

**21. Osnovna literatura:**

- Fakultativna literatura po izboru
- Aleksić. Ž. ; Kostić. R. ; Požari i eksplozije, Beograd, 1982
- Ilić. B. ; Taktika gašenja požara, Beograd, 1970
- Viljaković M. : Požar i osiguranje u industriji Beograd 2002

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2015/2016
-----------

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

07.09.2015.
-------------